

Skladištenje



Pribor za REFILLO[®]mat



Univerzalni držač za REFILLO[®]mat-doze

Univerzalni držač doza za brzu dostupnost u radionici.

Art.-Nr. 0891 890 1
Pak./kom. 1

Stanica za punjenje zraka REFILLO[®]mat

Služi za brzo i jednostavno punjenje zrakom REFILLO[®]mat-doza. Može se montirati svugdje u radionici.

Art.-Nr. 0891 880
Pak./kom. 1



Redukcioni komad za stanicu za punjenje zrakom (< 6 bar)

Mora se priključiti između izlaza kompresora i ulaza u stanicu za punjenje zrakom.

Art.-Nr. 0891 870
Pak./kom. 1



Rezervna sprejna glava VARIOCAP

Standardna sprejna glava sa direktnim mlazom za preciznu primjenu, npr. Čistač kočnica, Rostoff Plus, Multi itd.

Art.-Nr. 0891 870 000
Pak./kom. 1




REFILLO[®]mat Servis-set

Njegu, održavanje i sitne popravke obavlja Vaš Würth spoljni saradnik sa Service-setom direktno na licu mjesta.

10 x O-prstenova
3 x iglice za uklanjanje O-prstenova
3 x alat za postavljanje O-prstenova
1 x uputstvo za rad

Art.-Nr. 0891 870 100
Pak./kom. 1



Produžna cjevčica za direktni mlaz

Produžna cjevčica (150 mm) za preciznu primjenu. Jednostavno umetnuti u sprejnu glavu.

Art.-Nr. 0891 875
Pak./kom. 3



Sito za REFILLO[®]mat-crijevo za punjenje

Sito za usisno crijevo na REFILLO[®]mat-uređaju, time se sprječava prodor prljavštine u uređaj.

Art.-Nr. 0891 879
Pak./kom. 3



Set dizni

Sastoji se od: 3 „gold (zlatne)“ dizne za zamagljivanje, npr. sprej za silikon i za zavarivanje. 3 „crne“ dizne za pjenu, npr. Aktivni čistač stakala. Postaviti jednostavno na sprejni nastavak rezervne sprejne glave „VARIOCAP“! (Art.-Nr. 0891 870 000)

Art.-Nr. 0891 870 001 Pak./kom. 6



ORSYprotec Patentirani sigurnosni moduli za ORSYREFILLO[®]mat-sistem

Električno provodljivi omot kanistera za sve 20-l-REFILLO[®]mat-aktivne supstance.

Po TRbF 143 (Njemačka tehnička pravila za zapaljive tekućine) prijenosna plastična ambalaža (posude), sa volumenom preko 5 l smije se koristiti za aktivno skladištenje zapaljivih tečnosti sa tačkom paljenja do 35°C ako je 1. elektrostatički dovoljno provodljiva, ili 2. ako je kod aktivnog skladištenja opremljena sa odgovarajućim provodljivim uređajem.

- **Elektrostatičko pražnjenje i zaštita.**
Štiti od elektrostatičkog punjenja po TRbF 143.
- **Premaz koji je odbojan na vlažnost.**
Moguće skladištenje u vlažnom prostoru ili dugotrajno skladištenje.
- **Zbog „taster veze (patent-dugmeta)“ kompatibilan sa kablom za uzemljenja ORSYprotec.**
Jednostavno i stručno uzemljenje (izjednačavanje potencijala).
- **Stručni izvještaj TÜV Hessen.**



ORSYprotec

Art.-Nr. 0891 870 77
Pak./kom. 6



ATTENTION
Solec-Sensitive Devices
Handle only at Static Safe Work Stations.

ATTENTION
Dispositif sensible à l'électricité statique.
Manipulation uniquement autorisée sur un poste de travail protégé.

ACHTUNG
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente.
Handhabung daher nur an geschütztem Arbeitsplatz erlaubt.



Kabl za uzemljenje ORSYprotec

Za jednostavno i sigurno uzemljenje ORSYprotec-sistema.

Art.-Nr. 0891 870 76
Pak./kom. 1